

## PREDLOG

# ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

### Član 1

U Zakonu o bibliotečkoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 49/10) poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

#### „Upotreba rodno osjetljivog jezika

##### Član 4a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.“

### Član 2

U članu 5 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) **ovlašćena ustanova** je ustanova koja je osnovana od strane Vlade da na neprofitnoj osnovi obezbjedi obrazovanje, nastavnu obuku, prilagođeno čitanje ili pristup informacijama licima koja su korisnici pristupačnih formata;“.

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10) **korisnik pristupačnih formata** je lice koje, bez obzira na bilo koji drugi invaliditet, je: bez vida; ima oštećenje vida ili ima invaliditet u pogledu svojih opažajnih moći ili mogućnosti čitanja, što se ne može unaprijediti do mjere da njegov vid bude suštinski isti kao vid lica koje nema takvo oštećenje, zbog čega nije u stanju da čita štampane materijale u istom obimu u kojem bi to moglo lice bez oštećenja vida ili invaliditeta; ili iz drugih razloga nije u stanju zbog fizičkog invaliditeta, da drži ili koristi knjigu ili da fokusira pogled ili da pokreće oči u mjeri koja bi bila normalno potrebna za čitanje.“

### Član 3

U članu 6 stav 2 poslije riječi „nacionalna,“ dodaju se riječi: „biblioteka pristupačnih formata.“

### Član 4

U članu 7 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Nacionalna biblioteka, pored poslova iz člana 2 ovog zakona, vrši sljedeće poslove:

1) prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje: nacionalnu zbirku bibliotečke građe o Crnoj Gori, Crnogorcima, drugim narodima i manjinskim nacionalnim zajednicama koje žive u Crnoj Gori, bibliotečku građu crnogorskih autora i crnogorskih štamparsko-izdavačkih organizacija, staru i rijetku knjigu, najznačajnije publikacije iz svih oblasti nauke i kulture i službene publikacije;

2) čuva i raspoređuje obavezni primjerak crnogorske izdavačko-štamparske produkcije;

- 3) izrađuje tekuću i retrospektivnu nacionalnu bibliografiju i dodjeljuje oznake međunarodne bibliografske kontrole: ISBN, ISSN, ISMN i druge oznake;
- 4) izrađuje osnovni kataloški opis - CIP za izdavače na teritoriji Crne Gore;
- 5) obavlja matičnu funkciju i vodi register svih biblioteka u Crnoj Gori;
- 6) vrši međunarodnu razmjenu i međunarodnu pozajmicu bibliotečke građe;
- 7) predlaže mјere za čuvanje i zaštitu bibliotečke građe;
- 8) predlaže i sprovodi mјere za čuvanje i zaštitu bibliotečke građe sa svojstvom kulturnog dobra;
- 9) daje uputstva za stručni bibliotečko-informacioni rad i primjenu međunarodnih standarda;
- 10) obavlja stručni i naučno-istraživački rad, posebno na području crnogorske nacionalne zbirke, arheografije, paleontologije i kulturne istorije Crne Gore i objavljuje publikacije iz oblasti bibliotekarstva, informacionih i srodnih nauka;
- 11) predstavlja Crnu Goru u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama nacionalnih biblioteka i uspostavlja saradnju sa njima;
- 12) organizuje naučnoistraživački, razvojni i savjetodavni rad na području bibliotečko-informacione djelatnosti i predlaže mјere za njenо unaprjeđivanje;
- 13) povezuje biblioteke u bibliotečko-informacioni sistem Crne Gore, uključuje ih u međunarodne informacione sisteme i razvija stručne osnove uzajamnog kataloga;
- 14) organizuje stručno usavršavanje lica za rad na uzajamnoj katalogizaciji;
- 15) vrši provjeru sposobljenosti bibliotekara za rad u uzajamnoj katalogizaciji i izdaje licence za rad;
- 16) vrši kontrolu kvaliteta i redakciju bibliografskih zapisa u uzajamnoj bibliografskoj bazi;
- 17) organizuje raznovrsne kulturne programe za promociju knjiga, čitanja i slobodnog pristupa informacijama;
- 18) obavlja poslove digitalizacije pisane kulturne baštine Crne Gore i njenо promovisanje i prezentaciju učešćem u međunarodnim projektima digitalizacije;
- 19) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, aktom o osnivanju i statutom biblioteke."

## Član 5

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

### „Biblioteka pristupačnih formata

#### Član 7a

- (1) Biblioteka pristupačnih formata je ovlašćena ustanova koju osniva država radi razvoja kulture, nauke i obrazovanja korisnika pristupačnih formata, kao i zadovoljavanja informacionih potreba tih korisnika u Crnoj Gori.
- (2) Biblioteka pristupačnih formata obavlja funkciju bibliotečkog centra za pristupačne formate.
- (3) Biblioteka pristupačnih formata je u obavljanju svoje djelatnosti ovlašćena da koristi bibliotečku građu kojoj nije istekao rok autorskopravne zaštite u skladu sa propisom kojim se uređuju autorska i srodnna prava.
- (4) Biblioteka pristupačnih formata, pored poslova iz člana 2 ovog zakona, vrši i sljedeće poslove:

- 1) izrađuje primjerke bibliotečke građe u pristupačnim formatima;
- 2) preduzima mjere za čuvanje i zaštitu bibliotečke građe u pristupačnim formatima;
- 3) daje uputstva i smjernice pravnom i fizičkom licu za izradu bibliotečke građe u pristupačnim formatima i ocjenu ispravnosti na izrađenu bibliotečku građu u pristupačnim formatima;
- 4) sarađuje sa bibliotekama u pružanju usluga korisnicima pristupačnih formata, savjetujući ih i pripremajući uputstva za rad;
- 5) sarađuje sa izdavačima, organom državne uprave nadležnim za poslove autorskog i srodnih prava i organom državne uprave nadležnim za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo) u izradi, distribuciji i dostupnosti bibliotečke građe u pristupačnim formatima;
- 6) predstavlja Crnu Goru u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama i uspostavlja saradnju sa njima;
- 7) vrši kontrolu kvaliteta bibliotečke građe u pristupačnim formatima;
- 8) promoviše i prezentuje kulturnu baštinu Crne Gore u pristupačnim formatima, učešćem u međunarodnim projektima i na druge načine;
- 9) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, aktom o osnivanju i statutom biblioteke."

### **Član 6**

U članu 8 stav 4 tačka 4 riječi: „posebnim potrebama“ zamjenjuju se riječju „invaliditetom“.

### **Član 7**

U članu 12 stav 4 briše se.

### **Član 8**

Član 15 mijenja se i glasi:

„(1) Biblioteka može da obavlja djelatnost, ako ima:

1) obezbijeđen odgovarajući prostor za smještaj, čuvanje i korišćenje bibliotečke građe;

2) odgovarajući bibliotečki fond;

3) stručno osoblje;

4) obezbijeđena potrebna sredstva i opremu;

5) obezbijeđene izvore sredstava za kontinuirano obavljanje djelatnosti.

(2) Bliže uslove iz stava 1 ovog člana propisuje:

1) Ministarstvo - za nacionalnu biblioteku, biblioteku pristupačnih formata, narodne i specijalne biblioteke;

2) organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete i nauke - za školske, visokoškolske i univerzitetske biblioteke.

(3) Ispunjenošć uslova iz stava 1 i stava 2 tačka 1 ovog člana za obavljanje bibliotečke djelatnosti utvrđuje Ministarstvo i izdaje odobrenje za rad.

(4) Ispunjenošć uslova iz stava 1 i stava 2 tačka 2 ovog člana za obavljanje bibliotečke djelatnosti utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete i nauke kroz postupak licenciranja u skladu sa zakonom.

(5) Odobrenje i licenca iz st. 3 i 4 ovog člana dostavlja se nacionalnoj biblioteci i drugoj matičnoj biblioteci."

### **Član 9**

U članu 19 stav 1 poslije riječi „biblioteka“ dodaju se riječi: „sa više od pet zaposlenih“.

### **Član 10**

U članu 25 stav 2 riječi: „10 godina.“ zamjenjuju se riječima: „20 godina.“.

### **Član 11**

U članu 31 stav 2 riječi: „je besplatno za njene članove“ zamjenjuju se riječima: „obavlja se u skladu sa važećim aktima biblioteka“.

St. 3 i 4 brišu se.

### **Član 12**

U članu 32 stav 1 riječi: „Lica oštećenog vida“ zamjenjuju se riječima: „Korisnici pristupačnih formata, odnosno lica koja nijesu u mogućnosti da koriste štampani format“.

### **Član 13**

U članu 37 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„(6) Matičnu bibliotečku djelatnost nad fondom pristupačnih formata obavlja biblioteka pristupačnih formata.“

Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

### **Član 14**

U članu 38 stav 2 poslije riječi: „nacionalna biblioteka,“ dodaju se riječi: „biblioteka pristupačnih formata.“.

### **Član 15**

U članu 46 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) počne da obavlja bibliotečku djelatnost prije nego što mu Ministarstvo, odnosno organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete i nauke izda odobrenje, odnosno licencu za rad (član 15 st. 3 i 4);“.

U tački 6 riječi: „10 godina“ zamjenjuju se riječima: „20 godina“.

### **Član 16**

Poslije člana 49 dodaju se tri nova člana koji glase:

#### **„Podzakonski akti**

#### **Član 49a**

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## **Usklađivanje organizacije biblioteka**

### **Član 49b**

Biblioteke su dužne da usklade svoju organizaciju sa ovim zakonom u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## **Osnivanje narodne biblioteke**

### **Član 49c**

Opštine koje nijesu osnovale narodnu biblioteku do dana stupanja na snagu ovog zakona, dužne su da osnuju narodnu biblioteku u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona."

### **Član 17**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.